

OROČENI ŠTEDNI ULOZI INFORMACIONI LIST SA REPREZENTATIVNIM PRIMJEROM USLUGE

Vrsta usluge	Oročeni štedni ulози
Naziv i adresa sjedišta banke	Addiko Bank a.d, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
Iznos usluge, oznaka valute, uslovi korištenja	Bez ograničenja kod iznosa; štedni ulog se oročava u KM, EUR i USD valuti
Trajanje ugovora	Ugovor se sklapa na period od 1, 3, 6, 7,12,13,18, 24, 36,48 i 60. Depoziti bez automatskog produženja se ugovaraju do 12 mjeseci a depoziti sa rokom od 12 i više mjeseci se ugovaraju sa automatskim produženjem. Ukoliko je period oročenja produžen, kamata na depozit u produženom periodu se obračunava po stopi koja se u momentu produženja depozita nudi za takvu vrstu depozita. Depozit se obnavlja na isti rok koji je i prvobitno ugovoren. Nakon isteka perioda oročenja za oročene depozite uz automatsku obnovu, oročenje se produžava na isti period, o čemu se obavještava Deponent. Banka će pismeno ili elektronski obavijestiti Deponenta o dospijeću depozita, periodu na koji se produžava oročenje i visini kamatne stope koja će se obračunavati u tom periodu, najkasnije 15 dana prije isteka perioda oročenja. Deponent će u poslovnim prostorijama Banke preuzeti primjerak plana isplate depozita koji se odnosi na period na koji je depozit produžen. Ukoliko Deponent nije saglasan sa produženjem oročenja, dužan je o tome pismeno ili elektronski obavijestiti Banku, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti od Banke.
Podaci o nominalnoj kamatnoj stopi - NKS	
Fiksna kamatna stopa za oročenja u KM, EUR i USD bez obzira na rok oročenja: - za KM i EUR od 0,01% do 2,50% u zavisnosti od dužine oročenja (1, 3, 6, 7,12,13,18, 24, 36,48 i 60) - za USD od 0,01% do 2,10% u zavisnosti od dužine oročenja (1, 3, 6, 12, 24, 36 i više mjeseci)	
Podaci o efektivnoj kamatnoj stopi reprezentativni primjer	EKS iznosi 2,40%* za oročenje u iznosu od 100.000 KM na 36 mjeseca, a po KS od 2,40% <i>*EKS varira u zavisnosti od dinamike uplata i isplata. Razlika između NKS i EKS može nastati u slučaju kada ne postoje dodatni troškovi za klijenta, zbog toga što Banka obračunava kamatu na depozite po proporcijalnoj metodi obračuna kamate, dok se EKS izračunava po konformnoj metodi obračuna kamata.</i>
Druge naknade i troškovi	Naknada za raskid oročenog nenamjenskog depozita iznosi 10,00 KM, osim u slučaju raskida oročenja najkasnije 30 dana od dana prijema obavijesti Deponenta o produženju oročenja sa automatskom obnovom, u kojem slučaju se naknada ne plaća.
Korištenje notarskih usluga i ostali troškovi u vezi sa ovom uslugom	Ne postoje notarski i drugi troškovi u vezi sa ovom uslugom
Prava korisnika	Vlasnik oročenja ne može prijevremeno, tj.prije isteka ugovora, raspolagati sredstvima oročenja. Izuzetno od prethodnog stava, Banka može odobriti prijevremeni raskid ugovora bez otkaznog roka, na osnovu pisanog zahtjeva Vlasnik oročenja, ukoliko isti ima opravdane razloge za raskid. Opravdanim razlozima za raskid, u smislu ovog stava, se smatraju okolnosti koje opravdavaju potrebu za korištenjem depozita, a koje Vlasnik oročenja nije mogao predvidjeti u vrijeme zaključenja ovog ugovora i to: smrt člana porodice, bolest Vlasnika oročenja ili člana njegove porodice, vanredno školovanje Vlasnika oročenja ili člana njegove uže porodice, tjelesne povrede Vlasnika oročenja ili člana njegove uže porodice, posljedice izvršenog krivičnog djela prema Vlasniku oročenja koje imaju za posljedicu otuđenje, oštećenje ili umanjeње imovine, prekid radnog odnosa Vlasnika oročenja ili

	člana njegove uže porodice, promjena prebivališta ili boravišta Vlasnika oročenja, značajnog oštećenje imovine Vlasnika oročenja nastala kao rezultat slučaja, radnji trećeg lica ili vremenskih nepogoda, te nemogućnosti ispunjenja kreditnih, poreskih i drugih finansijskih obaveza koji mogu uzrokovati značajne finansijske teškoće za Vlasnika oročenja. Pisani zahtjev za raskid ugovora Vlasnik oročenja dostavlja u bilo koju poslovnicu Banke, sa obrazloženjem nastale okolnosti koja opravdava raskid ovog ugovora. Banka može tražiti dodatnu dokumentaciju koja potvrđuje nastupanje opravdanog razloga za raskid ugovora . U slučaju raskida ugovora o oročenju prije isteka ugovorenog roka na depozit će se obračunati kamata koja se primjenjuje na oročena sredstva na dostignuti rok oročenja. U slučaju prijevremenog raskida ugovora o oročenju do godinu dana, bez obzira na iznos oročenja, Banka će priznati kamatu od 0,01%. Ukoliko je do raskida došlo nakon godinu dana od dana zaključenja ovog ugovora Banka će obračunati kamatu po stopi koja važi za postignuto trajanje oročenja u skladu sa Kamatnim stopama za prijevremena razročenja na oročene uloge u KM, EUR, USD. U slučaju prijevremenog raskida ugovora o oročenim štednim ulozima sa automatskom obnovom u toku produženog perioda oročenja, a za period od dana zadnjeg produženja perioda oročenja: - ukoliko je do raskida došlo najkasnije 30 dana od dana prijema obavijesti Deponentu o produženju oročenja po stopi koja je važila do dana zadnjeg produženja oročenja, - ukoliko je do raskida došlo nakon 30 dana od dana prijema obavijesti Deponentu o produženju oročenja, a najkasnije do godinu dana od dana produženja perioda oročenja 0,01%, - ukoliko je do raskida došlo nakon godinu dana od dana produženja perioda oročenja Banka će obračunati kamatu po stopi koja važi za postignuti period oročenja u skladu sa važećim uslovima oročenja depozita u trenutku zadnjeg automatskog produženja koji će Deponentu biti dostupni u prostorijama Banka prilikom produženja ugovora. Deponent ima pravo da dobije kopiju nacрта ugovora.
Period važenja uslova iz informacionog lista	Do 30 dana od dana preuzimanja ponude / standardnog informacionog lista
OSTALE NAPOMENE	
Po isteku oročenja, sredstva sa pripisanom kamatom se prenose na račun za prenos.	

Kamatne stope na oročene uloge u KM i EUR:

mjeseci	1	3	6	7	12	13	18	24	36	48	60
KM / EUR	0,01%	0,01%	0,60%	0,70%	2,00%	2,00%	2,15%	2,30%	2,40%	2,50%	2,50%

Kamatne stope na oročene uloge u USD:

Mjeseci	1	3	6	12	24	36 i više
USD	0,01 %	0,01%	0,60%	1,20%	2,00%	2,10%

Reprezentativni primjer za različite iznose oročenja u KM/EUR:

iznos uloga u KM/EUR	12 mjeseca kamata	13 mjeseci kamata	18 mjeseci kamata	24 mjeseci kamata	48 mjeseca kamata	60 mjeseci kamata
5.000	100	108,49	161,69	230	500	625
30.000	600	650,96	970,15	1.380	3.000	3.751
70.000	1.400	1.518,91	2.263,68	3.220	7.000	8.751
100.000	2.000	2.169,86	3.233,84	4.600	10.000	12.502

Navedeni iznosi kamate su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od kamate na Isplatnom planu zbog broja dana obračunskog perioda.

Za prijevremena razročenja za klasičnu oročenu štednju, kamatne stope su:

Dostignuto oročenje	Od 12 do 13 mjeseci	Od 13 do 18 mjeseci	Od 18 do 24 mjeseci	Od 24 do 36 mjeseci	Od 36 do 48 mjeseci	Od 48 do 60 mjeseci
Stopa za EUR i BAM valutu	1,20 %	1,30%	1,50%	2,00%	2,10%	2,20%

Za USD valutu važe pragovi iz tabele od 24 do 36 i od 36 do 48 mjeseci

Datum preuzimanja standardnog informacionog lista (upisuje tražilac depozita):

Potpis tražioca depozita kojim potvrđuje prijem standardnog informacionog lista:
